

OPŠTINA KOLAŠIN
SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I FINANSIJE

PREDMET: Zahtjev za izdavanje uvjerenja

Molim vas da nam izdate uvjerenje da na osnovu vašeg rješenja br. _____

od _____ godine, obavljamo djelatnost u poslovnom prostoru u ul. _____
_____ u Kolašinu.

Isto nam je potrebno radi dokazivanja kod _____.

PRILOG:

- uplatnica na žiro račun-Opština Kolašin 510-7286777-17
sa uplatom od 3,00 eura

PODNOŠILAC ZAHTJEVA,

(naziv privrednog društva)

(odgovorno lice u privrednom društvu)

(adresa i telefon)

(PIB)

M.P.